



Mme Angie Motshekga,
Tonakgolo ya
Thutotheo



Rre Enver Suryt,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Suryt.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntsha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso. porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwalla dibukatiro tse ka dipuo tsothe tsa semmuso. mme ga di duelelwae.

Re soloefela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re soloefela gore bona ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana. o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleleta katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse. wena le barutwana ba gago.

Ithute ka ga Molaotheo wa Rephaboleki ya Aforikaborwa (1996)

Molaotheo wa Aforikaborwa (1996) ke molao o o kwa godimo wa lefatshe. Molao o o kwa godingwana go na le Moporesidente, o kwa godingwana go na le dikgotlatshekelo e bile o kwa godingwana go na le mmuso. O tlhalosa ka moo batho ba lefatshe la rona ba tshwanetseng go tshola ba bangwe ka teng, le gore ditshwanelo le maikarabelo a bona ke eng. Molaotheo wa lefatshe o teng go re sireletsa rotlhé jaanong, le bana ba rona ka moso.

Ela tlhoko hisetori ya rona.

A re se keng ra boeletsa diphosha tsa hisetori ya rona.

Molaotheo wa rona o re thusa go akanya le go aga bokamoso jo bo botoka jwa botlhe.

Rona, re le batho ba Aforikaborwa; Re itse ditshiamololo tsa rona tse di fetileng; Re tlota ba ba bogetseng tshiamo le kgololosego mo lefatsheng la rona; Re tlota ba ba diretseng go aga le go tlhabolola naga ya rona; mme Re dumela gore Aforikaborwa ke ya botlhe ba ba tshelang mo go yona, re tshwaragane mo go farologaneng ga rona. Rona ka jalo, ka baemedi ba re ba itlhophetseng ka kgololosego, re amogela Molaotheo o jaaka Molaomogolo wa Rephaboliki gore re—

alafe dikgogakgogano tse di fetileng mme re age Setshaba se se thailweng mo meetlong ya demokerasi, bosiamisi mo bathong le ditshwanelo tse di botlhokwa tsa botho;

tlhome metheo ya demokerasi le bosetshaba jo bo buletseng botlhe jo mo go bona puso e theilweng, mo thatong ya batho e bile moagi mongwe le mongwe a sireleitsweng ka go lekana ke molao;

tokafatse matshelo a baagi botlhe le go golola neo ya mongwe le mongwe le; age Aforikaborwa e kopaneng ya demokerasi e kgonang go tsaya maemo a yona a a e siametseng jaaka naga e e ipusang mo tshikeng ya mafatshe.

Senka ditshwanelo tsa gago jaaka Moafrikaborwa mme o tseye maikarabelo a gago a go sireletsu ditshwanelo tsa batho ba bangwe.

Itse Molaolthomo wa Ditshwanelo & Molaolthomo wa Maikarabelo.

May God protect our people.

Nkosi Sikele' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seen Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

ISBN 978-1-4315-0270-7



9 781431 502707

**Rainbow
WORKBOOKS**

LIFE SKILLS IN SETSWANA
GRADE 2 – BOOK 2
TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0270-7

**THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.**

E tlhabolotswe e
bile e tsamaelana
le KPKT

Mophato

2



Bokgoni jwa Botshelo ka SETSWANA

Buka 2

Kgweditharo 3 & 4




Leina:

Phaposi:



basic education


Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Diteng

Kgweditharo 3 Tsebe

- (33) Ke goreng mmu o le botlhokwa mo go rona? 2
- (34) Botlhokwa jwa mmu 4
- (35) Go gongwe ka ga mmu 6
- (36) Go bereka ka mmu 8
- (37) Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tseleng 10
- (38) Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tereneng 12
- (39) Dipalangwa tsa mo moweng ... 14
- (40) Dipalangwa tsa mo metsing ... 16
- (41) Go gongwe ka ga dipalangwa tsa metsi 18
- (42) Dipalangwa tsa botlhe 20
- (43) Pabalesego ya tsela 22
- (44) Melawana ya tsela 24
- (45) Dipaterolo tsa baithuti 26
- (46) Ka moo borapharakano ba re thusang ka teng 28
- (47) Batho ba bantsinyana ba ba re thusang 30
- (48) Tiro e ntle ya mo motseng 32



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Fifth edition 2015

ISBN 978-1-4315-0270-7

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Kgweditharo 4 Tsebe

- (49) Lefatshe la rona, Aforikaborwa 34
- (50) Folaga ya bosetshaba 36
- (51) Pina ya rona ya Bosetshaba le disimbolo tsa bosetshaba... 38
- (52) Disimbolo tsa rona tsa bosetshaba..... 40
- (53) Mekgwa e e farologaneng ya go buisana 42
- (54) Go buisana ka mokwalo le ka mantswe..... 44
- (55) Mekgwa e mengwe ya go buisana 46
- (56) Go buisana ka dipapatso le mmino 48
- (57) Re buisana jang fa re sa utlwe? 50
- (58) Re buisana jang fa re sa bone? 52
- (59) Motshegare le bosigo 54
- (60) Ditoro le dikeletso mo bosigong 56
- (61) Motshegare le bosigo 58
- (62) Go dira tiro e ntle bosigo 60
- (63) Diphologolo tsa bosigo 62
- (64) Phologolo e e nna e babalesegile bosigo 64



O kgethegile. Mmele wa gago othe o kgethegile. Mmele wa gago ke wa gago!



**OPE A SE
KAA
TSHWARA
MAPELE A
GAGO.**

O tshwanetse go bolelela mongwe fa motho ope fela a tshwara mapele a gago.

O tshwanetse go bolelela mongwe fa motho ope fela a re o dire dilo tse o sa di batleng.

O ka leletsa mang go bona thuso:

Child Line: 0800 05 55 55



SAPS Crime Stop: 086 00 10111



SAPS Emergency Number: 10111

Life Line: 0861 322 322

Child Protection Unit: 012 393 2359/2362/2363

Mophato

2

Bokgoni jwa Botshelo
ya SETSWANA

Buka 2

Buka e ke ya ga:





33 Ke goreng mmu o le botlhokwa mo go rona?

3 – Beke /

Kgweletharo



A re buiseng

Batho ba tlhoka mmu go tshela. Lefatshe le re tshelang mo go lona le bopilwe ka mmu. Re aga dintlo tsa rona mo mmung, e bile re jwala dijwalo tsa rona mo mmung gore re je. Diphologolo le tsona di tlhoka mmu. Dipodi le dikromo di ja tlhaga le dijwalo tse dingwe tse di tlhogang mo mmung. Diphologolo tse dinnye tse dingwe, di tshwana le mebutlanyana le dipeba, gammogo le ditshenekegi di tshwana le ditshoswane le diboko, di tshela mo mmung. Gape bontsi jwa dijwalo bo tlhoka mmu go tlhoga le go gola.

Go na le mefuta e meraro ya mmu.

Mmu wa motlhaba

Fa o kgotlha mongwe wa mmu o ka menwana ya gago o tlaa utlwala gore o thata, o omile e bile o motlhaba. Go bonolo gore phefo e fokele mmu wa motlhaba kwa kgakala. Fa o tshela metsi mo mmung wa motlhaba, metsi a nonoelela mo go ona ka bonako, mme a gogola motlhabantana o mongwe. Dijwalo ga di gole sentle mo mmung o o bosetlhanyana.

Mmu wa mmopa

Mmu mongwe o utlwala jaaka mmopa. Fa o nosetsa mofuta o wa mmu o a kgomarela. O ka dira dilo tse di farologaneng ka mmu wa mmopa, jaaka dikopi le megopo le diphologolo tsa mmopa, mme go thata go jwala dijwalo mo mmung wa mmopa. Fa pula e na, mmopa o tshwara metsi sebaka se seleele mme dijwalo tse di tlhogang mo go ona di nwa metsi.



Motlhaba



Mmu o o mmopa

Mmu o o serokwa

Mmu o o serokwa ke mmu o o siametseng dipeo le dijwalo thata. Ga o nne metsi thata kgotsa wa oma thata. O na ke dijo tse di lekanetseng go tshola dijwalo di gola. Mmu o o serokwa o tshwana le motswako wa motlhaba le mmu wa mmopa mme go le gantsi o montshonyana ka mmala.



Mmu o o serokwa



A re direng

Batlisia gore go na le mmu wa mofuta mang mo tikologong ya sekolo sa gago.

- Tsamaya go dikologa mapatlelo a sekolo le tsala ya gago le bone gore a le ka se ka la bona motlhaba, mmopa le mmu wa serokwa.
- Tlaya le mmu go tswa mo mafelong a a farologaneng kwa tlelaseng o le mo dithining kgotsa dikgetsaneng kgotsa dikoping.
- Nomora diduti 1, 2 le 3.



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga mmu o o tlileng ka ona go tswa mapatlelong a sekolo. Araba dipotso tse ka ga mofuta mongwe le mongwe wa mmu.

- Mmu o lebegajang?
- Mmu o utlwala jang?
- A go ne go na le dijwalo tse di neng di tlhoga mo mmung?



A re kwaleng

Tlatsa gore o bone mmu kwa kae mo kholomong ya ntsha mme morago o khalaré dikarabo tse di nepagetseng.

O bone mmu kwa kae?	O utlwala jang?			A go na le dijwalo tse di neng di tlhoga mo go ona?	
	omile	bokgola le go kgomarela	matlapana	ee	nnyaya
	omile	bokgola le go kgomarela	matlapana	ee	nnyaya
	omile	bokgola le go kgomarela	matlapana	ee	nnyaya



Botlhokwa jwa mmu

3 - Beke /

Kgweditharo

Nogametsana

Mebutla

Dirunya

Ditshoswane


Dipeba

A re bueng

A re direng

4

Lebelela setshwantsho mme o bue ka ga diphologolo tsotlhe tse di nnang mo lefatsheng.



A re bueng

A re direng

Bolelela tsala ya gago gore ke diphologolo dife tse o di boneng mo setshwantshong.

A o ka akanya ka ga diphologolo tse dingwe tse di nnang mo lefatsheng?

Kwala maina a tsona.

- Thala kgotsa penta setshwantsho sa dinonyane, ditlhapi kgotsa ditshenekegi.

- Kgobokanya dilo tsa tlhago di tshwana le dithobanyane, matlhare, wulu le motlhaba.

Di beye golo go le gongwe.

Bua ka ga mebala, dipopego le phopholego


A re kwaleng



Thala mola go golaganya dilo tse di mo mabokosong ka fa molemeng le phopholego ya tsona – mokgwa o di utlwlang ka teng – ka fa mojeng.

Tswina
Mosamo
Mmitlwa
Bodilo
Galase
Sesepa

Popota
Kgomarela
Boleta
Bonolo
Relela
Bogale


A re kwaleng

Dilo tse di utlwala jang? Tlatsa dikarabo tsa gago.


A re tsamayeng

Bopa tshekeletsa. Taboga go ya ka mosepele wa tshupanako mme morago kgatlhanong le mosepele wa tshupanako.

Morago o latlhele kgwele ya dinao go tswa mo morutwaneng mongwe go ya kwa go yo mongwe. Dira se go ya ka mosepele wa tshupanako mme morago kgatlhanong le mosepele wa tshupanako.

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



35 Go gongwe ka ga mmu

3 – Beko 2

Kgwenditharo



A re buiseng

Re tshwanetse go somarela mmu

Karolo ya botlhokwa ya mmu wa batho le diphologolo ke mmugodimo. Ke gore mmu o dijwalo di tlhogang mo go ona. Medi ya dijwalo e thibela phefo le pula go gogola mmugodimo. Dijwalo di a swa fa pula e na go le gonye, kgotsa fa go šwa. Gape di a swa fa go na pula e ntsi. Fa go se na dijwalo, mmugodimo o gogolwa ke pula, kgotsa phefo e a o gogola. Se se bidiwa kgogolego ya mmu. Batho le bona ba baka kgogolego ya mmu. Fa re sa tlhokomele mmu, o ka se ka wa fepa dijwalo tse di tlhogang mo go ona, mme di tlaa swa. Ka ntlha eo, mmu o a gogolega kgotsa o phepheulwa ke phefo.



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga mekgwa e batho ba ka bakang kgogolego ya mmu ka teng. Leka go araba dipotso tse:

Go diragala eng fa re rema ditlhare tse dintsi?

Go diragala eng fa re rua dipodi, dinku kgotsa dikgomu tse dintsi mo lefatsheng?



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse. Bua le tsala ya gago ka ga se se diragalelang mmu. Morago o tshwaye (✓) karabo e e nepagetseng ya potso nngwe le nngwe.


A kgogolego yam mu e bakiwa ke

Phefo	
Melelo	
Pula e nnye thata	



A kgogolego yam mu e bakiwa ke

Letsatsi	
Batho	
Phefo	





A re buiseng

Dijwalo di tlhoka mmu o o siameng go gola

Ditlhare le dijwalo di bona dijo go tswa mo mmung. Fa mefuta e e farologaneng ya ditlhare le dijwalo di gola mmogo, di tsaya mefuta e e farologaneng ya dijo go tswa mo mmung mme mmu o nna o itekanetse. Fa rapolasa a jwala mofuta o le mongwe fela wa sejwalo, jaaka mmidi, sejo seo se dirisiwa ke dijwalo tsotlhe. Balemirui ba kgona go tshola mmu wa bona o itekanetse ka go jwala ditlhare tse di dirisang mefuta e e farologaneng ya dijo go tswa mo mmung. Re kgona go tshola mmu mo ditshingwaneng tsa rona o itekanetse ka go oketsa ka kompose.

O ka nna wa itirela kompose. Kompose e naya dijalo dijo.



Resepe ya go dira kompose ke e.

A re direng

Resepe ya kompose



O tlaa tlhoka:

- Matlapi a maungo le merogo
- Matlhare le tlhaga tse di suleng.
- Dikgetsana tsa matlhare
- Pampiri e e kgagogileng

- Dikgapa tsa mae
- Khateboto

O se ka wa dirisa:

- Baya dilo tsotlhe mo thotobolong mo sekhetlong se se nang le moriti sa jarata.
- Tshela mmunyana.
- Tshela metsi a a lekaneng gore thotobolo e nne e le bokgola (mme e se metsi).
- Menola dilo tsotlhe ka foroko beke nngwe le nngwe kgotsa tse pedi.
- Fa e nna ntsho, e spele mo mmung mo tshingwaneng.
- Bogela dijwalo tsa gago di gola di tiile e bile di itekanetse!


O se ka wa dirisa:

Dithini, galase, polasetiki, tlhapi, nama, mašwi kgotsa tshisi.



A re kwaleng

Lebelela
ditshwantsho mme
o tshwaye dilo tse
o ka di dirisang mo
thotobolong ya
gago ya kompose.
Dira khoroso e
kgolo mo dilong tse
o sa tshwanelang
go di dirisa.






Teacher:
Sign:
Date:

Go bereka ka mmu



A re buiseng

Bekē 2



Kgweditharo 3



Ba tshwanetse go dira eng morago? Nomora ditshwantsho tse tharo tse di fa tlase ka tatelano e e siameng.



A ba dira dilo tse di siameng? Tshwaya dilo tse di siameng mme o beye khoroso fa thoko ga dilo tse di sa siamang.





A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga go nna le tshingwana ya merogo le ditlhare tsa maungo kwa gae. A e somarela madi?
 A merogo le maungo a latswega botoka?
 Goreng? O ka kgona go jwala mefuta efe ya maungo le merogo kwa gae?
 Ke eng se se tlhogang sentle mo motseng wa gaeno? Lebelela ditshingwana tse dingwe kgotsa dipolase.




A re kwaleng

Dira lenaneo la mefuta ya merogo e o ka ratang go e jwala. Fa thoko ga mongwe le mongwe bua gore ke eng o ka rata go o jwala.



A re direng

Lebelela ditshwantsho mme o bolelele tsala ya gago gore go diragala eng ka ga sejalo sa nawa mo go sengwe le sengwe.



A re tsamayeng

- Reetsa morutabana wa gago mme fa a go raya a re, taboga, tlola, wela fa fatshe kgotsa tlolatlola, o dire jalo ka bonako.
- Itshegetse ka leoto le lengwe. Jaanong fetogela kwa leotong le lengwe.

Thala mola fa fatshe kgotsa o beye mogalanyana fa fatshe.

- Tsamaya mo godimo ga mola.
- Phuthololela matsogo a gago kwa matlhakoreng gore o kgone go itshegetsa.
- Leka ka matlho a gago a tswetswe!



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tseleng



A re buiseng

Re dirisa mefuta e e farologaneng ya dipalangwa go tloga mo lefelong le le rileng go ya kwa lefelong le lengwe, le go rwala dilo go tloga mo lefelong lengwe go ya kwa go le lengwe. Go na le mefuta e e farologaneng ya dipalangwa. Bontsi jwa rona bo tsamaya fa fatshe mo ditseleng, diporong le mo ditseleng tsa maoto. Gape re dirisa dikolo di tshwana le ditoroko le diterena go rwala dilo mo ditseleng.



A re direng

Lebelela ditshwantsho. Tsotlhe di bontsha mekgwa e e farologaneng ya go dirisa ditsela go tsamaisa dilo. Thala mola go nyalanya setshwantsho sengwe le sengwe le lefoko le le siameng.



sethuuthuu



koloi



karaki ya ditonki



bese



thekesi



toroko



baeßekele



A re bueng

Bua le tsala ya gago mme le arabe dipotso tse.

O ya kwa sekolongjang letsatsi le letsatsi?

O etela ditsala le masika a gago jang?

O ya kwa tleinikingjang?

O ya kwa toropongjang?



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga ka moo o ya kwa sekolong ka teng letsatsi le letsatsi. Jaanong feleletsa dipolelo tse.

Letlha:

Jaanong feleletsa dipolelo tse.

Morutabana wa me o tla sekolong ka _____.

Ke ya kwa tleiniking ka _____.

Fa ke ya kwa ntlong ya gaabo tsala ya me, ke _____.



A re bueng

A o dirisa mefuta e e fetang bongwe ya dipalangwa go ya kwa sekolong?

Bana ba bangwe mo tlelaseng ba dirisa mefuta efe e mengwe go ya kwa sekolong?

Lebelela kerafo e mme morago o arabe dipotso.

Bontsi jwa bana mo tlelaseng ya gago ba tla sekolong jang?

Ke bana ba bakae ba ba yang kwa sekolong ka dikolo?



A re buiseng

Jaanong o a itse gore go na le mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tsa mo tseleng. Gape go na le mefuta e e farologaneng ya ditsela. Jaanong o a itse gore go na le mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tsa tsela. Gae go na le mefuta e e farologaneng ya ditsela, go fa sekao:

- ditsela tsa mmu le
- ditsela tsa sekontiri

Di bidiwa ditselagodimo, mme gonne di na le dileini di le pedi mo letlhakoreng lengwe le lengwe, dikolo di le nne di kgona go di dirisa ka nako e le nngwe.

Tselafefo e tshwana le tselagodimo mme mathhakore a mabedi a tsela a kgaogane.

O tsamaela fela kwa letlhakoreng le le lengwe la tsela mo tselafefong.



5				
4				
3				
2				
1				
	Tsamaya	Thekesi	Bese	Koloi



A re bueng

A o setse o kile wa tsamaya mo tselafefong? A go na le tselafefo gaufi le fa o nnang teng? A bontsi jwa ditsela tsa kwa o nnang teng ke ditsela tsa mmu kgotsa tsa sekontiri? Ke efe e e bolokesegileng – tselafefo kgotsa tselagodimo? Goreng?



Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tereneng



A re buiseng

Dipalangwa tsa tsela ga se ona fela mokgwa wa go tsamaya mo lefatsheng. Gape re kguna go dirisa mokgwa wa diporo. Diporo di tshwana le ditselana tse di dirilweng ka ditshipi. Ditselana tse di bidiwa methhala. Diterena di tsamaya mo metlhaleng e. Di palamisa batho le dilo go tswa mo toropong nngwe go ya kwa go e nngwe. Terena e kguna go palamisa batho ba bantsi go gaisa sejanaga kgotsa bese.



Gape e kguna go pega dilo tse di boketenyana le dilo tse dintsinyana go gaisa toroko.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga mefuta e e farologaneng ya diterena tsa seporo.

Ke dife tsa diterena tse, tse di palamisang batho?

Ke dife tsa diterena tse, tse di pegang dilo?

Terena e kguna go pega dilo tsa mofuta mang?

Terena e e palamisang batho fela e bidiwa terena ya batho kana bapalami. Terena e e pegang dilo mme e seng batho e bidiwa terena ya dithoto.



Terena ya motlakase



Terena ya malatlla



Terena ya lebelogodimo



Terena ya disele



A re golaganyeng

Thala mola go golaganya mofuta wa terena ka fa mojeng le tshedimosetso e e nepagetseng ka ga yona ka fa molemeng.

E dirisa disele

E dirisa malatlha mme e kgwa mosi

E ke terena e e lebelo thata. E kgona go fitlha 200 km ka ura. Terena ya ntlha ya mofuta o ke Gauterena kwa Gauteng, Aforikaborwa.

E dirisa motlakase. Motlakase o tswa mo megaleng ya maatla a motlakase e e kwa godimo ga megala ya terena.



A re direng

Itlhamele terena ya gago mme o e thale mo phatlheng e e fa tlase. Bontsha tsala ya gago setshwantsho sa gago. Tlotla ka ga mebala le dipopego.



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Terena ya gago ke ya mofuta mang?

Go ja bokae go dirisa terena ya gago?

Terena ya gago e tsamaela bokgakala jo bo kanakang?



E dirile kwa ntle

- Tlolatlola, tlolela kwa godimo le kwa tlase, tlolela kwa pele mme o eme ka maoto a mabedi.
- Jaanong dira khoso ya maparego e morutabana wa gago a go diretseng yona. O tshwanetse go palama, go gagaba, go relela kgotsa go tlola go tswa mo selong go ya kwa go se sengwe. Leka go dira se ka kgotsana ya dinawa e e mo tlhogong ya gago.





A re buiseng

Dipalangwa tsa mo moweng

Go fitlha fa o ithutile ka ga mefuta ya dipalangwa tsa mo lefatsheng. Re kgona go tsamaya mo moweng. Go na le mekgwa e e farologaneng ya dipalangwa tsa mo moweng. **1.** Re dirisa dififane go fofela kw amafelong a a kgakala. **2.** Sejanaga se kgona go tsamaya ka lebelo la 120 km ka ura. **3.** Setimela se se bofefo sa lebelo le le kwa godimo se kgona go tsamaya ka lebelo la 200 km ka ura. Sefofane se kgona go fofa ka lebelo la dikilomitara di le 955 ka ura! **4.** Difofane le dihelikopotara tsotlhe di na el dienjene tse di maatla. Dibalune tsa mowa o o mogote le direledi ga di na dienjene. **5.** Dibalune tsa mowa o o mogote di fofafofa kwa godimo ka thuso ya mowa o o mogote. Direledi di na le diphuka tse di fofafofang mo moweng ka tsona. Batho go le gantsi ba dirisa dibalune tsa mowa o o mogote le direledi go ithabisa le go tshameka. **6.** Basutlhalefaufau ba tseno mo lefaufaung ka sesutlhalefaufau.



A re direng

Thala mola go tswa mo setshwantshong sengwe le sengwe go ya kwa lefokong le le nepagetseng.

Balune ya mowa o o bolelo



Sefofane sa bapalami



Sereledi



Helikopotara




Sereledi sa go lekelela

Sepalangwa sa lefaufau



A re kwaleng


Itire o ka re o tlhatlogela kwa godimo mo baluneng ya mowa o o mogote.
O kgona go bona eng go tswa kwa godimo kwa?
Kwala dilo tse tharo tse o kgonang go di bona.





A re bueng

Susie le kgaitсадie Norman ba ya go etela bontsalaabona kwa Johaneseborogo. Ba ya go fofa go tloga kwa Motsekapa. Lebelela ditshwantsho, mme o bue le tsala ya gago ka ga se ba yang go se dira.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse. Jaanong lebelela ditshwantsho gape, mme o nomore dipolelo go ya ka tatelano e e nepagetseng go tloga ka I go fitlha ka 8.

	Dikgetsana tsa ga Susie le Norman di a kalwa.
	Batsadi ba ga Susie le Norman ba ba isa kwa boemelafofaneng ka sejanaga.
	Ba amogela dipasa tsa bona tsa go palama kwa khaontareng ya go tsena mo sefofaneng.
	Moamogelabafofi o isa Susie le Norman kwa lefelong la batlhokomedi.
	Susie le Norma ba palamela kwa godimo mo sefofaneng ka ditepisi.
	Susie, Norman le batsadi ba bona ba ya kwa khaontareng ya go tsena mo sefofaneng.
	Ba dula fa fatshe mme ba bofa mabantaa ditulo.
	Ba dira ditshupetso tsa gore ba sale sentle.



Dipalangwa tsa mo metsing



A re buiseng

Mokgwa wa bofelo wa dipalangwa ke wa mo metsing. Batho ba dirisitse metsi go tsamaya mo go ona le go rora dilo sebaka sa dingwaga di ka nna makgolo. Re tsamaya go kgabaganya mawatle go etela mafatshe a mangwe, e bile re dirisa dinoka go ya kwa mafelong a a farologaneng mo mafatsheng a rona.



A re kwaleng

Re tsamaya jang mo metsing? Lebelela ditshwantsho tse di fat lase o bo o bue le tsala ya gago ka ga mefuta e e farologaneng ya dipalangwa e re e dirisang go tsamaya mo metsing.



Mokoro wa ditlhapi




Mokoro wa sejanaga

Sekepe sa bapalami



Mokoro w go thuma



Mokoro wa dikota

Ke sefe se o akanyang gore batho ba se dirisetsa go tsamaya mo nokeng e nnye?

Ke sefe se batho ba se dirisetsang go kgabaganya lewatle go ya kwa lefatsheng le lengwe? A o akanya gore batho ba dirisa mokoro wa enjene go tsamaela kwa kgakala kgotsa fa gaufi?



A re kwaleng

Jaanong kwala polelo e le nngwe ka ga mongwe le mongwe wa mefuta ya mekoro le gore e dirisediwa eng.



A re bueng

Bua ka ga dipotso tse le tsala ya gago.

- Ke mokgwa ofe wa dipalangwa o o go siametseng thatathata?
Ke eng o rialo?
- Ke mofuta ofe wa sepalangwa o o leng bonyabonya?
- Ke mofuta ofe wa sepalangwa o o leng lebelobelo?
- Ke mofuta ofe wa sepalangwa o morutabana wa gago a o dirisang go ya kwa sekolong?
- O ka dirisa terena ya seporo ya lebelogodimo kwa kae mo Aforikaborwa?



A re direng

Thala setshwantsho sa mofuta wa sepalangwa o o ratang thata. E ka nna sejanaga, mokoro, sefofane kgotsa baesekelle. O ka nna wa thala le fa e le pitse.



E dirile kwa ntle

Kgaoganya barutwana ka ditlhophpha di le pedi:

Setlhophpha sa ntlha ke sa diphiri, mme sa bobedi ke sa dinku. Dira "lesaka" le dinku di tlhatlhelwang mo go lona fa di tshwerwe. Fa morutabana a le supetsa, diphiri di leka go tshwara dinku. Dinku tse di tshwerweng di tsena mo "lesakeng". Nku e nngwe e leka go bulela dinku tse di mo lesakeng ka go di kgomakgoma. Fa dinku di kgongwa, di kgona go tsena mo motshamekong gape.



Go gongwe ka ga dipalangwa tsa metsi



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona.

A o setse o kile wa bona mekgwa ya dipalangwa e e tshwanang le e?

Ke efe e e kgonang go tsamaya ka fa tlase ga metsi?

A o itse maina a mefuta efe kapa efe ya dipalangwa tse tsa metsi?



A re buiseng

Buisa dipolelo tse di fa tlase, o bo o lebelela ditshwantsho. Golaganya setlhophpha sengwe le sengwe sa dipolelo le setshwantsho. Kwala palo e e nepagetseng fa thoko ga setshwantsho.

1. Feri kana selei se tseela natho, dikoloi le dilo tse dingwe ka kwa ga noka. Go na le mokoro o o tshwanang le o kwa Malgas kwa Kapabophirima. O rwala dikoloi le batho go kgabaganya noka ya Breede.



2. Sabomarine e tsamaya ka fa tlase ga metsi. Disabomarine tse dintsi di dikgolo mme di kgona go rwala batho ba bantsi. Disabomarine tse dikgolokgolo di kgona go ema ka fa tlase ga metsi dikgwedi tse dintsintsi.



3. Batho bangwe ba nna mo dintlong tsa mekoro. Bajanala ba ba yang malatsi a boikhutso kwa mafelong a tshwana le Kariba, kwa Zimbabwe ba kgona go nna mo dintlong tsa mekoro go dikologa letsha.





A re buiseng

O ithutile gore diterena di dirisa mefuta e e farologaneng ya maatla kana eneji gore di tsamaye. Le mekoro e dirisa mefuta e e farologaneng ya maatla. Mekoro e mengwe e dirisa maatla a batho. Mekoro e mengwe e dirisa maatla a disele kgotsa maatla a malatlha. Mekoro e mentsi e dirisa maatla a phefo.



A re kwaleng

Tshwaya dikarabo tse di nepagetseng tsa dipotso tse.

Mokoro wa dithobanyane o dirisa maatla a mofuta mang?

disele	
setho	
phefo	



Mokoro wa sejanaga o dirisa maatla a mofuta mang?

disele	
setho	
Peterolo	



Mokoro wa ditlhapi o dirisa maatla a mofuta mang?

disele	
setho	
phefo	



Teacher:
Sign:
Date:

42 Dipalangwa tsa botlhe

3 – Beke 5

Kgweedit haro



A re bueng

Dipalangwa tsa botlhe ke eng? A koloi ya mogokgo wa gago ke sepalangwa sa botlhe?
A baesekele ya tsala ya gago ke sepalangwa sa botlhe?
A bese e kgora go nna sepalangwa sa botlhe?



A re buiseng

Dipalangwa tsa botlhe ke dipalangwa tse di kgonang go dirisiwa
ke mongwe le mongwe, mme o tshwanetse go duelela dithekete.

Diterena, dibese, dithekesi, difofane le diferi di kgora go dirisiwa jaaka dipalangwa tsa botlhe.



A re kwaleng

Ke mefuta efe ya dipalangwa tsa botlhe e o setseng o kile wa e dirisa?

Go le gantsi o tshwanetse go dira eng pele o dirisa dipalangwa tsa botlhe?

Batho ba dirisa dipalangwa tsa botlhe leng?



A re direng

Dira patlisiso ka ga mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tsa botlhe tse
barutwana-ka-wena ba setseng ba di dirisitse. Khalara boloko mo theiboleng
e e fa tlase mabapi le mofuta mongwe le mongwe wa dipalangwa tsa botlhe o
motho mongwe le mongwe a o dirisitseng.

Palo ya barutwana

11				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	Thekesi	Terena	Bese	Sefofane











A re direng

- Dirisa dimateriale tse di dirisiwang gantsi go dira koloi e e ka dirisiwang jaaka setsholaphensele.
- Penta kgotsa o kgabise koloi ya gago.



A re direng

Sega ditshwantsho tsa mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tse di fa tlase mo tsebeng e kgotsa go tswa mo lokwalodikgannye kana mo makasineng. Kgomaretsa setshwantsho sengwe le sengwe mo lefelong le le nepagetseng.



Teacher:
Sign:
Date:






Pabalesego ya tsela



Batho ba ba mo setshwantshong se ba tlola melawana ya tsela. Bua le tsala ya gago ka ga gore ba dira eng se se phoso. Ke goreng re tshwanetse go obamela melawana ya tsela?





A re buiseng

Kgwedikgmedi le kgwedi re buisa kgotsa re utlwa ka ga bana ba sekolo b aba gatilweng ke koloi fa ba le mo tseleng go ya kwa sekolong kamaoto kana ka baesekele. O ka netefatsa gore o nna o babalesegile mo ditseleng fa o obamela melawana ya tsela.




Melawana ya batsamaya-ka-dinao

- Pele o kgabaganya mmila, aga o leba kwa mojeng, morago kwa molemeng mme morago kwa mojeng gape go netefatsa gore ga go na dikoloi, dibaesekele, dithekese kgotsa dibese tse di tllang.
- Fa tsela e tlhanasela, batla mmila o o nang le letshwao la go ema kgotsa roboto kana bokgabaganyo mme o kgabaganye mo lefelong leo – e seng gongwe le gongwe fa gare.
- Fa go na le bokgabaganyo jwa zebra kgotsa dipaterolo tsa barutwana, di dirise. Ke ona mafelo a a babalesegileng go gaisa mabapi le go kgabaganya tsela.
- O se ka wa tsamaya mo gare ga tsela. Tsamaya mo tselaneng e e fa thoko ga tsela. Fa tselana e e se yo, tsamaya kgakala le dikoloi. Giro le gantsi o tsamaye ka fa letlhakoreng la moja la tsela gore o kgone go bona pharakano e e tllang kwa go wena.
- O se ka wa tshamekela gaufi le tsela.
- Nna kelotlhoko thata pele o kgabaganya mo lefelong le dikoloi di tsenang kgotsa di tswang mo mmileng.



Melawana ya batho ba ba tsamayang ka dibaesekele

- Netefatsa gore ga go sepe se se phoso ka ga baesekele ya gago. Tlhatlhoba dithaere, maboriki, diphetale, keetane, ditshwari, bele le lebone pele o kgweetsa.
- Bosigo kgotsa fa go se lesedi sentle, o tlhoka lebone le le phatsimang kwa pele mo baesekeleng ya gago, le setikara se se galalelang kwa morago.
- O age o rwala kokoro ya kotsi. E tlala sireletsa tlhogo ya gago kgatlhanong le kgobalo fa o wa kgotsa o amega mo kotsing. Lekarapa le ka boloka botshelo jwa gago.
- Fa go na le tsela e e kgethegileng ya dibaesekele, o dirise yona go na le tsela ya dikoloi.
- Dirisa tsela e e babalesegileng, e seng fela tsela e khutshwane
- Dirisa ditshupetso tse di nepagetseng tsa diatla sentle fa o fapoga
- O se ka wa kgweetsa baesekele fa thoko ga e nngwe – ka dinako tsotlhhe o kgweetsa kwa morago ga baesekele e nngwe.
- O se ka wa dira mathaithai mo baesekeleng ya gago fa o kgweetsa mo tseleng.



E dirile kwa ntle

Kopa morutabana wa gago go go bontsha mokgwa o o
babalesegileng wa go **kgokologela kwa pele**
le go **kgokologela kwa morago**.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Melawana ya tsela

A re kwaleng

Lebelela setshwantsho se se mo tsebeng ya 22 gape Jaanong araba dipotso tse.

Ke batho ba bakae ba ba tlolang melawana ya tsela?

Ke molawana ofe o mosadi wa dikgetsana a o robang?

Mosetsana yo o mo baeskelenq o roba melawana e mekae?

O roba melawana efe?

Go ka diragala eng ka monnamogolo?

O tshwanetse go aga o dira eng pele o kgabaganya tsela?



A re bueng


Diroboto di na le mabone a mararo.

Mebala ya ona ke efe?

Mebala e e kaya eng?

Mmala o o kwa godimo ke ofe?


Ke mmala ofe o o fa gare?






A re direng


Khalara mabone a a mo dirobotong tse gore a nyalane le lefoko le le kwa tlase. Morago o bue gore letshwao lengwe le lengwe le kaya eng.



EMA






TLHOKOMELA



TSAMAYA

Tsenya letshwao (✓) mo lebokosong fa thoko ga roboto e e bontshang gore go babalesegile go kgabaganya tsela.



A re tsamayeng

- Dula fa fatshe. Pitikologela kwa pele le kwa morago jaaka bolo.
Morago o robale ka mpa.
- Latlhela kgetsana ya gago ya dinawa kwa godimo o bo o e kapa.
Jaanong e latlhela kwa pele ka moo o ka kgonang.
- Berekah le molekane. Refosanelang go latlhela le go kapa
kgetsana ya dinawa.
- Berekang ka ditlhophha. Bonang gore ke dikgetsana tse kae
tse setlhophha sa lona se ka di latlhelang mo serotong
(mmanking) mo metsotswaneng e le 60.



Teacher:
Sign:
Date:

Dipaterolo tsa baithuti



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o
bue le tsala ya gago ka ga sona.

- Paterolo ya sekolo ke eng?
- E thusa barutwana jang?
- Ke goreng e le botlhokwa
mo go wena?



A re kwaleng

Araba dipotso tse.



A go babalesegile gore barutwana ba kgabaganye tsela ka bobona?

Ke goreng o akanya jalo?

Paterolo ya sekolo e tshwanetse go nna teng ka nako mang?

O itse jang gore motho ke tokololo ya paterolo ya sekolo?

Paterolo ya sekolo e emisa pharakano jang?

E thibela barutwana go kgabaganya tsela jang?



A re direng

Dumisani le mmaagwe ba ya kwa laeboraring. Mo tseleng, ba bona matshwao a tsela. A kaya eng? Golaganya letshwao lengwe le lengwe le bokao jwa lona.



Batsamaya-ka-dinao ga ba a letlelwang.



Batsamaya-ka-dinao ba ka kgabaganya fa



Laeborari





Go na le tsela e e kgabaganyang kwa pele.

Ke fela batsamaya-ka-dinao ba letlelwang.



A re kwaleng

Ntombi le rraagwe ba kgweeletsa kwa toropong go reka kwa mabenkeleng. Ba bona matshwao a tsela. Ntombi o botsa rraagwe gore o kaya eng. A o itse gore a kaya eng? Bereka le molekane mme o kwale se rraagwe Ntombi a tshwanetseng go se dira fa a bona matshwao a. Go bona gore a dikarabo tsa gago di nepagetse, menola buka.



(4) Ga o a letlelwang go fetla koloi e fa pele ga gago.

(1) Emfa letshwaoing. (2) O se ka wa tseena fa. (3) O se ka wa tsamaya fa.

Dikarabo:





46 Ka moo borapharakano ba re thusang ka teng

Kweditharo 3 – Beke 7



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o arabe dipotso tse.

Ke mofuta ofe wa lepodisi o?

O itse eng ka ga mapodisi a pharakano?



A re kwaleng

Jaanong arabang dipotso tse.

Rapharakano o dira eng?

Rapharakano a ka go thusa jang?

Fa o bona ke goreng koloi ya mapodisi e phakilwe jaana?



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona.



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Mokgweetsi wa koloi e e botala jwa legodimo o dirile eng se se phoso?

O akanya gore rapharakano o tshwanetse go dira eng?



A re direng

Dirisa dikausu tsa bogologolo go dira dimpopo tsa matsogo. Wena le tsala ya gago le ka dirisa dimpopo tse go bontsha rabaesekelle yo o fetang roboto e khibidu. Mongwe wa lona a nne rabaesekelle mme yo mongwe a nne rapharakano.



A re tsamayeng

1. Tabogela gongwe le gongwe kwa o ratang mo tlelaseng ya gago.
 - Fa morutabana wa gago a re o eme, ema fa o leng teng.
2. Morutabana wa lona o tlaa le kgaoganya ka ditlhophpha.
 - Le ya go taboga mabelo a go neeletsana.
 - Setlhophpha se se fenyang mabelo a mantsi ke sona se fenyang.





Batho ba bantsinyana ba ba re thusang



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga batho botlhe
ba mo motseng wa gaeno ba ba ka go
thusang.



A re golaganyeng

Thala mola go golaganya ditshwantsho
tse di ka fa molemeng le dipolelo tse di
nepagetseng ka fa mojeng.

Ke thusa batho ba ba mo laeboraring go tsaya dibuka
kgotsa go batla tshedimosetso. Nako nngwe ke tlottlela
bana dikgang.

Ke rata diphologolo. Ke thusa diphologolo tse di lwalang
kgotsa tse di gobetseng.

Ke tla le makwalo a a tswang kwa posong mme ke a
tsenya mo lebokosong la poso kwa gaeno.

Ke a go thusa fa o opelwa ke leino. Ke go bontsha ka
moo o tshwanetseng go tlhokomela meno a gago le go a
tshola a itekanetse ka teng.

Ke thusa bana le bagolo ba ba lwalang. Ke ba naya
melemo le go ba tlhaba mamao go ba thusa go tokafala.

Ke netefatsa gore mebila e phepa. Beke nngwe
le nngwe, ke tla ka toroko ya matlakala go tsaya
matlakala kwa gaeno.






A re direng

Thala setshwantsho
fa sa motho yo
o dirang tiro e o
batlang go e dira.

O batla go dira tiro efe fa o fetsa dithuto tsa gago?
Bua gore ke goreng o batla go dira tiro e?



E dirile kwa ntle

- Lekelela mo sengweng mme o tsamaele kwa pele o dirisa matsogo.
- Wena le tsala ya gago le dire keriibaa. Bona gore le ka tsamaya sebaka se se kanakang.
- Morutabana wa gago o tlao tshameka mmino mongwe. O go dira gore o ikutlwéjang? O itumetse, o tlhontse kgotsa o repile fela.



Teacher:	
Sign:	
Date:	

Tiro e ntle ya mo motseng



A re golaganyeng

Thala mola go tswa kwa mofuteng wa tiro kana mmereko ka fa molemeng go ya kwa lefokong le le golaganang le ona ka fa mojeng.

mmamabolomo
setimamolelo
ngaka
moapei
theilara
morutabana
mmamoriri
mokwadi

buka
Sekere
Dijo
Mabolomo
Melemo
Setimamolelo
Barutwana
Diaparo



A re buiseng

Gompieno Norman o tlhotse a bereka thata. O simolotse ka go ya kwa laeboraring go batla buka e e buang ka ga ka moo kherikete e tshamekiwang ka teng. O ne a kopa ralaeborari go mo thusa. Morago o ne a ya kwa posong go ya go reka ditempe. Fa a le mo tseleng ya go ya gae, o ne a tsena mo khemising khemising go tsaya melemo ya nkokoagwe. O ne a feta kwa setlhopheng sa kgwele ya dinao ya gae mme a botsa mokatisi gore motshameko o o latelang o leng. Mokatisi o ne a mmolelela gore a lebelele mo botong ya dikitsiso. Kwa bokhutlong, fa Norman a goroga kwa gae, o ne a fitlhela ntlo e tletse metsi. O ne a a tshwanela go ya go batla radipeipi (pholambara) gonne peipi ya metsi e ne e thubegile mo phaposibotlhapelang ya gagwe.



A re kwaleng

Buisa dipotso tse mme o akanye gore Norman o tlaa reng mo ntlheng nngwe le nngwe mme morago o e kwale.

Ke batho bafe ba bararo ba ba thusitseng Norman gompieno?

Norman o ne a reng mo go ralaeborari?

Norman o ne a reng mo go rakhemisi?

Norman o ne a reng mo go mokatisi kwa setediamong sa kgwele ya dinnao?

Norman o ne a reng mo go radipeipi?

Norman o ne a reng kwa posong?

A re direng

Lebelela ditshwantsho. Di bontsha Norman a dira ditiro tsa gagwe, mme di tlhakatlhakane. Di nomore go ya ka tatelano e e siameng.



A re direng

Fa e le sebaka sa gago, morutabana wa gago o tlaa go letla go tsaya pampitshana go tswa mo lebokosong. Lebelela lefoko le le mo pampitshaneng mme o se ka wa e bontsha ope. O tlaa bona leina la mofuta wa mmereko. Jaanong bontsha tlelase gore tiro e ke eng ka go e mumuretsa mme o sa bue sepe. Barutwana ba bangwe ba tshwanetse go batlisisa gore o ba bontsha mofuta ofe wa tiro.

A re tsamayeng

- Latlhela bolo ya thenese kwa godimo mo moweng o bo o o kapa.

O latlhela gape, kwa godingwana, o bo o o kapa.

O latlhela gape, kwa godingwana go feta, o bo o o kapa.

- Morutabana wa gago o tlaa go naya hupu. Baya hupu fa fatshe. Tampisa bolo mo gare ga hupu ka seatla sa gago sa moja mme o o kape ka seatla sa molema. Morago o bo o dira jalo ka mokgwa o mongwe. Dikologa hupu o ntse o tampisetsa bolo ka mo gare ga hupu. La nttha, dira se ka letsogo le le lengwe, morago ka le lengwe. Ema ka mo gare ga hupu mme o tampise bolo ka kwa ntle ga hupu.


- Tsamaya manyokenyoke magareng ga matshwao o ntse tampisa bolo ya thenese ka nako e le nngwe.





49

Lefatshe la rona, Aforikaborwa



A re direng

Lebelela mmepe wa Aforikaborwa.

Khorosa mmepe mo porofenseng e o tshelang mo go yona.

Jaanong batla toropo kgotsa toropokgolo ya gaeno mme o e sekeletse.

L - Beke /

Kgweditharo /





A re kwaleng

Lebelela mmepe gape mme o arabe dipotso.

O nna mo porofenseng efe?

Leina la lefelo le o nnang mo go lona ke lefe?

Ke diporofense dife tse di gaufi le porofense e o nnang mo go yona?

Fa batho ba diporofense tse dingwe ba etela porofense ya gaeno, ba a bo ba batla go bona eng?



A re kwaleng

Itire o kare o ya go etela diporofense tse dingwe tse pedi. Ke diporofense dife tse o batlang go di etela? Kwala selo kgotsa dilo di le pedi tse o batlang go di bona kwa porofenseng e nngwe le e nngwe.

Leina la porofense	Dilo tse o batlang go di bona

Mo Aforikaborwa go na le dipuo tsa semmuso di le lesomenngwe. Kwala maina a dipuo di le nne. Ke mang fa gare ga gago le ditsala tsa gago yo o buang dipuo tse? Kwala maina a bona fa thoko ga dipuo tse ba di buang.

	Puo ya Semmuso	Batho ba ke itseng ba e bua
1.		
2.		
3.		
4.		



Folaga ya bosetšhaba

A re direng

Aforikaborwa e nnile le folaga e ntšhwa ka la **27 Moranang 1994**. Ke folaga ya rona ya bosetšhaba gonne ke ya lefatshe la rona. E khalare. Dirisa mebal a e mo dipalong tse di mo setshwantshong.

1 = khibidu


2 = botala jwa tlhaga

3 = serolwana

4 = tshweu

5 = botala jwa legodimo

6 = bontsho



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga mafelo a o ka bonang folaga ya Aforikaborwa kwa go ona.

A go na le folaga ya Aforikaborwa kwa sekolong sa gago?

A go na le mafelo a mangwe mo setšhabeng sa gaeno kwa o ka kgonang go bona folaga teng?

A seteišene sa lona sa mapodisi se na le folaga?

A re kwaleng

O kgona go bona folaga ya bosetšhaba kwa ditiragalang dife? Kwala ditiragalo tse dingwe tse 3 kgotsa tse 4 tse folaga ya bosetšhaba e fofisiwang kwa go tsona.





A re kwaleng

Buisa dipolelo tse. Tshwaya (✓) fa polelo e le nnete le (✗) fa polelo e fosagetse.

Letlha:



Folaga e ne ya fofisiwa la ntsha ka la 27 Moranang 1994.

Go na le mebala e mebedi mo folageng.

Aforikaborwa o nnile le folaga e e tshwanang go tloga ka la 27 Moranang 1994.

O ka kgona go bona folaga kwa setešeneng sa mapodisi.



A re bueng

Lebelela setshwantsho. Bua le tsala ya gago ka ga gore batshameki ba kgwele ya dinao ba dira eng mo setshwantshong.



E dirile kwa ntle

Bopang tshekeletska ka go tshwarana ka diatla.

- Patakyang fa le emeng teng.
- Tsamaelang kwa pele dikgato d le b.
- Tlolatlolang dikgato di le 10 go ya kwa morago.
- Tlolang makgetlo a le b ka leoto lengwe le lengwe.
- Tsayang digato di le 3 go ya kwa molemeng le dikgato di le 3 go ya kwa mojeng.
- Tsamaelang kwa letlhakoreng go kgabaganya maoto a lona.
- Emang!

Kitsiso ya Morutabana:
Bontsha ditaelo mo karateng.





A re kwaleng

Pina ya rona ya Bosetšhaba le disimbolo tsa bosetšhaba

Re na le Pina ya Bosetšhaba e ntle. Leina la yona ke "Nkosi Sikelel' iAfrika", mme le kaya "Modimo segofatsa Aforika". Ditemana tse pedi tsa ntlha di kwadilwe ka Sezulu, Sethosa le Sesotho. Ditemana tse pedi tsa bofelo di kwadilwe ka Seaforikanse le Seesimane.



A re opeleng

Mafoko a Nkosi Sikelel' iAfrika ke a, a o kgona go a opela?
Tlaya re leke.

	Mafoko a pina	Pina ka Seesimane
Sethosa	Nkosi sikelel' iAfrika Maluphakanyisw' uphondo lwayo,	Lord, bless Africa May her spirit rise,
Sezulu	Yizwa imithandazo yethu, Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.	Hear our prayers, Lord bless us, her children.
Sesotho	Morena boloka setjhaba sa heso, O fedise dintwa le matshwenyeho, O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, Setjhaba sa, South Afrika, South Afrika.	Lord, we ask that our nation be protected, That all conflicts are ended. Protect us, protect our nation, our nation, South Africa, South Africa.
Seaforikanse	Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see, Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee,	Ringing out from our blue heavens From our deep seas breaking round Over our eternal mountain ranges Where the cliffs give answer
Seesimane	Sounds the call to come together, And united we shall stand, Let us live and strive for freedom In South Africa our land.	



A re kwaleng

Batho ba opela Pina ya rona ya Bosetšhaba leng?

Tsenya letshwao (✓) fa polelo e bua nnete kgotsa sekere (✗) fa e fosagetse.

✓	✗
---	---

Batho ba opela Pina ya Bosetšhaba kwa dikerekeng.

Setlhophpha sa Bafana Bafana se opela Nkosi Sikelel' iAfrika pele se tshameka.

Re opela Pina ya Bosetšhaba kwa sekolong.



A re kwaleng

Fa motho a bona motseketletso wa gago (mokgwa o o kgethegileng o o kwalang leina la gago ka ona) mo lekwalang, o lemoga sentle gore lekwalo le tswa kwa go wena. **Sekano se tshwana** le tshaeno kana motseketletso wa lefatshe. Fa re bona sekano sa rona mo bukeng kgotsa mo pegelong, re a itse gore e tswa kwa pusong ya Aforikaborwa. Sekano sa rona se na le ditshwantsho tse dintsi mo go sona. Sengwe le sengwe se na le bokao jo bo kgethegileng.

Tlhawng kana ramolongwana ka diphuka tse di phaphaletseng, e tlhokometse setšhaba sa rona.

Lebolomo la porotea le bontsha bontle jwa lefatshe la rona.

Manaka a tlou a emela bottlhale jwa rona

Ditsebe tsa korong di bontsha monono wa lefatshe la rona, seo se re kgontshang go jwala dijo tse di lekaneng go jewa.

Letsatsi le le tlhabang le kaya lesedi le botshelo.

Lerumo le molamu mo maemong a ikhutso, di bontsha gore go na le kagiso mo lefatsheng la rona.

Thebe, e bontsha gore re ipaakanyeditse sengwe le sengwe.

Ditshwantsho tse pedi tsa mo matlapeng tsa Masarwa, go re gakolola ka ga batho ba ntla ba ba tshetseng mo lefatsheng la rona.



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o boneng Sekano sa rona teng. A o ka kgona go bontsha tsala ya gago sekano gona jaanong?



A re kwaleng

Kwala mafelo a mangwe a 2 kgotsa 3 kwa o boneng Sekano sa rona teng.



Disimbolo tsa rona tsa bosenšhaba



A re buiseng

Lebelela ditshwantsho. Sengwe le sengwe sa tsona ke simbolo ya bosenšhaba ya Aforikaborwa. Simbolo e emela selo se sengwe. Disimbolo tsotlhе tse di emela Aforikaborwa.



A re kwaleng

Kwala setlhogo sa setshwantsho sengwe le sengwe sa dikai tsa bosenšhaba tse di fa tlase. Dirisa nngwe ya tse di latelang:



Ditshepe

Galajuni

Setlhare se serolwana

Tlhongwe

Kgosi Porotea



A re direng

Penta nngwe ya disimbolo tse. Tlotla ka ga mmala, phopholego le sebole.



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse. Dirisa mafoko a.

Letlhare:




Setlhare se serlwana



kgosi porotea



rakebi



tlhapi

5



tlhano

disente di le tlhano



phologolo

Lebolomo la rona la bosetshaba ke _____.

Setlhare sa rona sa bosetshaba ke _____.

Tshepe ke _____ ya bosetshaba.

Nonyane ya rona ya bosetshaba e tlhagelela mo leding la rona la

Phologolo ya rona ya bosetshaba e mo jeresing ya setlhophha sa _____.

Go na le dipuo di le _____ mo pineng ya rona ya bosetshaba.


Galejunu ke _____ ya rona ya bosetshaba.



53 Mekgwa e e farologaneng ya go buisana

Bekē 3

Kgweditharo 4 - Bekē 3



Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga mekgwa yotlh e e farologaneng ya go buisana e o e bonang mo setshwantshong.

A re bueng



A re kwaleng


Go bua ke mokgwa wa go tlhaeletsana o rotlhe re o itseng. Gape re kgona go tlhaeletsana kana go buisana ka go kwala. Nako nngwe re tlhaeletsana ntle le go dirisa puo. Lebelela ditshwantsho mo tsebeng e e latelang. Setshwantsho sengwe le sengwe se re bolelela sengwe ntle le go dirisa puo.



A re kwaleng

Letlha:

Mo diphatlheng tse di ka fa tlase ga ditshwantsho, kwala gore setshwantsho sengwe le sengwe se bua ka ga eng.



A re direng

Lebelela dipolelo tse di mo mabokosong. Re kgona go bolelela mongwe dilo tsotlhhe tse re sa bue. Refosana le tsala ya gago go bontsha ka moo re buisanang ka teng.

Dula fa thoko ga me

Ga ke itse

Ke tenegile

Tlaya kwano

Nnyaya


Didimala

Ee



A re buiseng

Fa o bua le mongwe ka mogala, o tshwanetse go gakologelwa gore ga a kgone go go bona. Fa o dirisa diatla kgotsa sefatlhego sa gago, ga a kitla a bona se o se tlhagisang. Mme o ka kgona go dirisa lentswe la gago gonno o kgona go utlwa lentswe la gago. O kgona go bua ka lentswe le le itumetseng kgotsa le le tlhontseng mme o tlaa utlwa gore ke eng se o se tlhagisang.



Bua polelo

Refosana le tsala ya gago go bua dipolelo tse. Bontsha maikutlo ka sefatlhego sa gago, diatla le lentswe la gago.



Ntate o ne a nkisa kwa laeboraring
Re ne ra ya kwa toropong ka thekesi
Ke tlhotse kwa gae ka Lamatlhatso
Nkoko o boela kwa gae
Go ne go le modumo o mogolo
Gompieno ke Labone

Maikutlo

itumetse

itumetse

tenegile

tlhontse

tshogile

itumetse



Jaanong bua dipolelo gape. Ka nako e, dirisa lentswe la gago **FELA** go bontsha maikutlo.

Teacher:
Sign:
Date:



A re kwaleng


SMS

imeile

lekwalo


fekese

posekarata



A re kwaleng

Itire o kare o mo malatsing a boikhutso mo toropong e e leng la ntliha o e etela. Kwalela tsala ya gago posekarata ka ga sengwe le sengwe se o se boneng le se o se dirileng.



**A re direng**

Jaanong bereka le tsala ya gago.

- Dulang le kgomane ka mekwatla mme le dire jaaka e kete le buisana ka difounu.
- Refosanelang go bua ka ga malatsi a lona a boikhutso
- Dirisa lentswe la gago go bua ka ga maikutlo a gago.

**A re bueng**

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona. Bana ba ba dirisa mantswe a bona jang? Bua ka ga mekgwa e mengwe ya go dirisa lentswe la gago go buisana kana go tlhaeletsana.

**A re tsamayeng**

A re tshamekeng kherikete.

- Kgaoganang ka ditlhophpha di le pedi.
- Swetsa gore ke setlhophpha sefe se se yang go beta le gore ke setlhophpha sefe se se yang go boula le go thiba.
- A o itse melawana ya kherikete? Fa o sa itse, morutabana wa gago o tlaa go thusa.



55 Mekgwa e mengwe ya go buisana


Beket 4

Kgwenditharo 4



A re direng

A o itse tsela e posekarata ya gago e tshwanetseng go e tsamaya go goroga kwa tsaleng ya gago? Buisa tlhaloso e ya dikgato tsa tsela eo. Jaanong lebelela ditshwantsho. Nomora ditshwantsho gore di golagane le dikgato mo tlhalosong.



1

O kwala posekarata ya gago.



2

O reka setempe mme morago o se kgomaretsa mo posekarateng ya gago.




3

O posa posekarata ya gago mo lebokosong la poso.



4

Bene ya poso e tsaya posekarata ya gago mme e e isa kwa kantorong ya poso.



5

Kwa kantorong ya poso, posekarata ya gago e a tlhaolwa mme e bewa le makwalo a mangwe a a yang kwa toropong e e tshwanang le ya gago.



6

Jaanong posekarata ya gago e tsamaya ka terena kgotsa ka sefofane e ya kwa posong e e mo toropong ele.



7

Raposo go tswa kwa posokantorong o gorosa posokarata ya gago kwa gaabo tsala ya gago.

Letlha:



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona. O kgona go bona mofuta e mekae e e farologaneng ya go buisana kana go tlhaeletsana?



A re kwaleng

Lebelela setshwantsho gape mme o arabe dipotso tse.


Ke batho ba bakae ba ba buisang sengwe?

Ke mofuta ofe wa puiso o re ka ithabisang ka ona?

Re ka buisa eng letsatsi le letsatsi go utlwa gore go diragala eng mo nageng kgotsa mo lefatsheng la rona?




Go buisana ka dipapatso le mmino



Dipapatso le tsona ke mokgwa o mongwe wa tlhaeletsano. Itlhamele phousetara ya gago go bapatsa matute a maungo a mašwa. Tseneletsa tse di latelang mo phousetareng ya gago:

- Leina la matute a maungo
- Tlhawatlhwya ya matute a maungo
- Setshwantsho sa matute a maungo
- Tlhaloso ya matute a maungo
- Tlhaloso ya batho ba ba ka ratang matute a maungo
- Kwa batho ba ka rekang matute a maungo teng.

E bontshe ditsala tsa gago mme le tlotle ka ga mebala le dibopego tse o di dirisitseng.





A re bueng

- Bua le tsala ya gago ka ga gore le ka baya phousetara kwa kae.
- O batla go netefatsa gore batho ba bantsi ba a e bona.



A re direng

Mmino le ona ke mokgwa wa tlhaletsano. Bua le tsala ya gago ka ga mefuta e e farologaneng ya dipina tse o di itseng.

- 🎵 Refosanang go opela pina e e le itumedisang.
- 🎵 Jaanong opelang pina ya go tsamaya.
- 🎵 Ke goreng e le pina e e siametseng go tsamaya?
- 🎵 O opela leng kwa sekolong?
- 🎵 Opela pina ya gago e o e ratang.
- 🎵 Bolelela tsala ya gago gore ke goreng o se rata.



A re tsamayeng

Kgaoganang ka dithlophya di le pedi.

Le ya go taboga lebelo la go neeletsana.

Motabogi wa ntlha mo setlhopheng sengwe le sengwe o tshola beithene (mofuta wa thobane).

Fa morutabana a naya tshupetso ya go taboga, batabogi ba ntlha ba tabogela kwa setlhopheng sa batabogi ba bobedi mme ba ba neye dibeithene.

Batabogi ba bobedi ba a taboga ba bo ba naya setlhophya sa boraro sa batabogi dibeithene.

Batabogi ba boraro ba a taboga ba bo ba naya setlhophya sa bone sa batabogi dibeithene.

Bona ba tabogela kwa moleng wa phenyo.





Re buisana jang fa re sa utlwe?



A re direng

Re dirisa ditsebe tsa rona fa re buisana. Thala setshwantsho se se bontshang mongwe a reeditse. Bontsha gore o reeditse eng.



A re kwaleng

Araba dipotso tse:

A o rata go reetsa seyalemowa? Goreng?

Ke tshedimosetso efe e o kgonang go e bona go tswa mo radiong?

DJ ya seyalemowa e dira eng?



A re direng

Itire o kare o buisa dikgang mo seyalemoweng. Dirisa lentswe la gago go dira gore bareetsi ba nne le kgatlhegelo. Dirisa mafoko a:

matlakadibe le merwalela

malatsi a boikhutso

ditsela di a tlhanasela

morutwana wa Mophato 2


kabo ya matesisi

Bafana Bafana



A re kwaleng

Batho ba ba bogole go le gantsi ba tshwanetse go batla mekgwa e e farologaneng ya go buisana. Go fa sekao, batho ba bantsi ba ba sa kgoneng go utlwga ba kgone go bua. Ba dirisa matshwao a menwana go buisana le batho ba bangwe. Se re se bitsa Puo ya Matshwao kana ya Ditshupetso. Matshwao a a farologaneng a na le bokao jo bo farologaneng. Leka go bua leina la gago ka puo ya ditshupetso. Jaanong dirisa puo ya ditshupetso kana ya matshwao go dumedisa tsala ya gago.




A re kwaleng

Itlhathlhebe mabapi le tiro e e fetileng. Buisa dipotso mme o tshwaye (✓) kgotsa o thale sekere (✗) mo lebokosong le le nepagetseng.

Itlhathlhebe	✓	✗
Go nnile bonolo go saena leina la me ka puo ya matshwao.		
Ke ne ke kgona go tlhaloganya puo ya matshwao ya tsala ya me.		
Ke ne ke itumelela go buisana ka puo ya matshwao.		



Re buisana jang fa re sa bone?



A re direng

Tswala matlho a gago mme o akanye ka ga
dilo tse o sa kgoneng go di dira fa matlho
a gago a tswetswe.

A o kgora go buisa buka?

A o kgora go kwala?

A o itse gore tsala ya gago e a nyenya?

Tsala ya gago e apere eng gompieno?

Bula matlho a gago mme o netefatse.

A o ne o le mo nneteng kgotsa nnyaya?



A re kwaleng

Batho ba ba difofu e bile ba sa bone, ba dirisa
alefabete ya Boreile fa ba buisa le fa ba
kwala. Alefabete ya Boreile e dirisa
maronthorontho a o kgonang go a
ama le go a utlwa mo pampiring
ka menwana ya gago. Fa
batho ba ba itseng Boreile ba
tsamaisa menwana ya bona mo
maronthoronthong, ba kgora
go buisa mafoko ka menwana
ya bona. Alefabete ya Boreile e
ribolotswe ke monna yo o bidiwang
Louis Braille, yo o neng a sa kgone go
bona.





A re buiseng

Lebelela alefabete ya Boreili. Tswala matlhho a gago mme o utlwalele maronthorontho ka menwana ya gago.

•	••	•••	•••	••	•••	•••	••	•
A	B	C	D	E	F	G	H	I
•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
••	••••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
S	T	U	V	W	X	Y	Z	



A re direng

Kwala leina la gago ka Boreile.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



A re kwaleng

Itlhathlhobe tebang le tirwana e e fetileng. Buisa dipotso mme o tshwaye
(✓)kgotsa o thale sekere (✗) mo lebokosong le le nepagetseng.

Itlhathlhobe

✓	✗
---	---

Ke ka kgona go saena leina la me ke dirisa puo ya ditshupetso.

Ke ka kgona go kwala leina la me ka Borele.



Motshegare le bosigo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho. Jaanong araba dipotso tse.

Lebelela ditshwantsho gape mme o arabe dipotso tse.

Go bosigo mo setshwantshong sefe?

Bua gore ke eng o akanya jalo.

Ke efe e o e ratang thata – nako ya motshegare kgotsa nako ya bosigo? Bua gore goreng.

Re ka dirisa eng go dira lesedi fa go le lefifi.

Letlha:




A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona. Totšhe e tlhoka eng gore e bereke? O tshwanetse go dira eng gore totšhe e tshube?



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse ka tatelano e e siameng go bontsha gore Refilwe o dira eng go tloga ka nako ya dilalelo go fitlha a ya go robala.



Jaanong tlhopha setlhogo sa setshwantsho sengwe le sengwe go tswa mo lenaneong le le mo theiboleng. Kwala palo ya setshwantsho se se nepagetseng fa thoko ga setlhogo.

O lapile mme o tlhamalalela kwa bolaong go robala.	
O a tlhapa.	
Refiloe le balelapa la gaabo ba rata go bua le go ja dilalelo mmogo mo maitseboeng.	
Morago e nna nako ya ga Refiloe ya go ya kwa bolaong.	
O tlhapa meno a gagwe.	
Morago ga dilalelo botlhe ba thusa ka go tlhatswa dijana le go phepfatsa khitšhine.	






60

Ditoro le dikeletso mo bosigong


Bekē 6



A re direng

Itire o ka re o na le toro e e gakgamatsang. Thala setshwantsho sa toro ya gago.

Kgwenditharo 4 - Bekē 6



A re kwaleng

Jaanong kwala dipolelo di le mmalwa ka ga toro.

Go diragetse eng?

O bone eng?

O ne wa ikutlwajang?



A re kwaleng

Batho bangwe ba re fa o bona naledi ya motšhotšhonono, o tshwanetse go bua keletso ya gago. Itire o ka re o bone naledi ya motšhotšhonono, mme o kwale keletso ya gago.

Ke eletsa....

Ke rata go lora ka ga....




A re direng

Penta setshwantsho sa gago o robetse.



O tlaa tlhoka:

- mofuta ofe kapa ofe wa pente
- boratšhe jwa pente
- metsi mo jekeng kgotsa mo koping go tlhatswa boratšhe jwa pente



Se o tshwanetseng go se dira:

Mena pampiri halofo, mme o e bule gape. Mo letlhakoreng la lemeno le lengwe, penta setshwantsho sa gago o apere diaparo tsa go robala. Jaanong mena pampiri halofo gape mme o gotlhé seatla sa gago mo godimo ga yona. Fa o bula pampiri gape, o tlaa bona lewelana la gago mo letlhakoreng le lengwe.



A re tsamayeng

Ithutafatse: Goletsa magetla a gago, dira gore matsogo a gago a lokologe, tshikinya diatla tsa gago. Dikolosetsa letsogo la gago la moja kwa pele le go go dikologa. Dira se makgetlo a le marataro. Jaanong dira jalo le ka letsogo la molema. Dikolosetsa letsogo la gago la moja kwa morago makgetlo a le marataro, dira se le ka letsogo la gago la molema. Dikolosetsa matsogo a gago a mabedi kwa pele makgetlo a marataro, morago o a dikolesetse kwa morago. Jaanong dikolosa letsogo le le lengwe kwa morago le lengwe kwa pele, ka nako e le nngwe. Dira jaana makgetlo a le marataro mme morago o fetole matsogo. Itsidifatse. Baya diatla tsa gago mo dimpeng tsa gago, hemela kwa teng, kwa tlase, mo dimpeng tsa gago, go fitlha o bona diatla tsa gago di kgaogana. Hemela kwa ntle ka iketlo le ka bonya. Dira se gane.



Motshegare le bosigo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho
mme o bue le tsala ya
gago ka ga tsona.
Ke batho bafe ba ba
berekang bosigo?
Ke batho bafe
ba ba berekang
motshegare?



A re kwaleng

Ke batho bafe ba ba berekang motshegare le bosigo? Tshwaya (✓) fa
thoko ga ditshwantsho tse di nepagetseng.

	Re bereka Bosigo le Motshegare.		

Letlha:



A re bueng

Buang lo le mo setlhopheng sa lona ka ga batho botlhhe ba ba
berekang bosigo fela.

A barutabana ba bereka bosigo fela?


A balebeledi ba bereka bosigo fela?

A o itse mongwe yo o berekang bosigo fela? O dira eng?



A re kwaleng

Kwala ka ga mofuta wa tiro e mongwe le mongwe wa batho ba ba fa
tlase a e dirang bosigo.









Go dira tiro e ntle bosigo



Are bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona. Ditshwantsho tse di go tlottlela kgang efe?





A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho gape mme morago o arabe dipotsa tse.

O akanya gore ngaka e rileng mo go mmereki wa mo moepong?

Mmereki wa moepo o dirisa eng go bona ka fa tlase ga lefatshe?

Goreng go na le balebeledi kwa bookelong?

A o itse mongwe yo o berekang bosigo? O bereka mmereko ofe?

A go a kgonagala gore motho a bereke bosigo le motshegare otlhhe?

Ke eng o akanya jalo?



A re tsamayeng

- Palamela kwa godimo le kwa tlase ga ditepisi galesome. Ema mme o heme ka tidimalo.
- Palamela kwa godimo le kwa tlase ga ditepisi galesome gape. Bula o bo o tswala diatla tsa gago.
- Palamela kwa godimo le kwa tlase ga ditepisi galesome gapegape. Tshikinya matsogo a gago.
- Jaanong dira dikgato di le lesome tsa bofelo kwa godimo le kwa tlase. Opang diatla fa le ntse le dira se.



Teacher:	Sign:
Date:	

63 Diphologolo tsa bosigo


Bekē 8

Kgweditharo 4



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue ka ga tsona. Bona gore o ka naya diphologolo di le kae maina mo go tse. A o setse o kile wa bona epe ya diphologolo tse ka bowena?



A re buiseng

Diphologolo tse dintsi di iphitlha le go robala motshegaré, mme di tsamaya bosigo fela. Re di bitsa diphologolo tsa bosigo. Diphologolo dingwe tsa bosigo di tshela mo go leng mogote e bile go omile thata motshegaré. Di emela gore go tsidifale, morago ga gore letsatsi le phirime, e bo e nna gona di tswang. Diphologolo dingwe tsa bosigo di iphitlha diphologolo dingwe tse di di tsomang motshegaré. Go na le diphologolo tsa bosigo tse di tsomang bosigo.



A re kwaleng

Jaanong araba dipotso tse.

Diphologolo dingwe di tsoma eng bosigo?

Ke diphogolo dife tse o di utlwileng di lela bosigo?



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse. Tshwaya (✓) mo lebokosong fa o akanya gore polelo e nepagetse. Thala sekere (✗) fa o akanya gore e fosagetse.

Itlhahlhobe	✓	✗
Diphologolo dingwe tsa bosigo di utlwa sentle thata.		
Diphologolo dingwe di robala motshegare go nna di tsidifetse.		
Diphologolo tse dintsi tsa bosigo di nkgelela sentle thata.		
Dinonyane ke diphologolo tsa motshegare tsotlhhe.		



A re buiseng

Marubisi a robala motshegare mme a tswa bosigo go ya go tsoma. A na le matlho a magolo a a lebang kwa pele, fela jaaka a rona a dira. Marubisi a bona sentle mo leseding la ngwedi. Ga a kgone go bona fa go le lefififi.

Marubisi a na le manala a a popota a a bogale. A a dirisa go tshwara diphologolo tse dinnye tse a di tsomang. Diphuka tsa ona di khurumeditswa ka mafofa a a boleta. Mafofa a thusa merubisi go fofa ka setu gore diphologolo tse di e tsomang di se ka tsa e utlwa.



A re kwaleng

Buisa ka ga lerubisi gape mme o arabe dipotso tse.

Lerubisi le tshwara diphologolo tse le di tsomang jang?



A marubisi a tsoma diphologolo tse dikgolo kgotsa tse dinnye?

Lerubisi le na le menoto ya mofuta mang?

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Phologolo e e nna e babalesegile bosigo



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona. A o itse leina la phologolo e? A o setse o kile wa bona nngwe?



A re buiseng

Dinoko di robala motshegare. Bosigo di batla dijo. E dirisa menoto ya yona e e popota go epa medi le digwete go di ja. Dinoko di rata go iphitlha ka fa tlase ga mafika. Di na le dithopane (mebitlwa e o ka reng dithupa) mo mmeleng otlhe. Dithopane di tshwana le dinalete tse di bogale. Fa diphologolo tse di di tsomang di atamela, noko ka bonako e boela kwa morago mme e kolopela dithopane kwa motsoming. Dithopane di wa mo nokong gore yona e kgone go tshaba. Motsomi go le gantsi o utlwa botlhoko thata fa a tshwanetse go tebisa noko!.



A re kwaleng

Jaanong araba dipotso tse.

Phologolo e e bidiwa eng?

E dira eng fa phologolo e e tsomang e e atamela?

E tshela mo kae?

E ja eng?

Make a circus mobile



Cut out the circus tent roof on the solid black lines. Glue the ends together to form a circle. Now join all the points together at the top with celotape.

Cut out the circus characters and hang them from the circus tent with string.

Fold the flag around the string at the top and glue it. Fold the stars around the string and glue it.

glue here

glue here

